WICIPEDIA

Technoleg

Cysyniad eang sy'n ymwneud â defnydd a gwybodaeth rhywogaeth ynglŷn ag offer a chrefftau, a sut mae'n effeithio ar allu rhywogaeth i reoli ac addasu i'w hamgylchedd, yw **technoleg**. Yn y gymdeithas ddynol, mae'n ganlyniad o wyddoniaeth a pheirianneg. Daw'r term o'r gair Groeg *τέχνη* (*techne*, sef "crefft") a'r olddodiad Cymraeg "-eg" ("astudiaeth"). Gall technoleg gyfeirio at ddefnyddiau materol sydd o ddefnydd i ddynoliaeth, megis peiriannau, caledwedd neu daclau, ond gall y cysyniad cynnwys themâu ehangach hefyd, yn cynnwys systemau, cyfundrefnau, a thechnegau.

Erbyn yr unfed ganrif ar hugain mae camau technolegol ym maes roboteg wedi galluogi cynhyrchiad robot a all synhwyro yn union faint o wasgedd sydd angen i ddal gwrthrych fel nad yw'n gollwng a nad yw'n torri

*Eginyn erthygl sydd uchod am **dechnoleg**. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Technoleg&action=edit)*

Chwiliwch am ***technoleg*** yn Wiciadur.

Wedi dod o "https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Technoleg&oldid=1473378"

Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 17 Mawrth 2013, am 15:46.

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach.